

**ELA TLHOKO:**

- Dirisa roboriki ka gale fa o tshwaya tlhamo ya boithamedu (Pampiri 3. KAROLO YA A).
- Maduo a go tloga go 0–50 a arogantswe ka maemo a le 5 a ditlhaloso.
- Mo ditlhokegong tsa Diteng, Puo le Setaele, maemo mangwe le mangwe a tlhalosa a arogantswe ka dikarolwana tsa maemo a a kwa godimo le a kwa tlase ka seelo sa maduo se se tsamaelanang le ditlhaloso.
- Kagogo ga e angwe ke karologantsho ya maemo a a kwa godimo le maemo a a kwa tlase.

**ROBORIKI YA TLHATLHOBO TLHAMO YA PUOTLALELETSO YA NTLHA [50 MADUO]**

Ditlhokego	Phithhelelo ka dinaledi	Phithhelelo ka matsetseleko	Phithhelelo ka tekano	Phithhelelo e e tlhaelang	Ga a fitlhelela
<b>DITENG LE IPAAKANYO</b> (Tsi bogelo le dikakanyo) Thulaganyo ya dikakanyo tsa ipaakanyo Temogo ya maithomo, baamogedi le bokao	<b>28–30</b> -Tsi bogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa a a tlwaelegileng -Dikakanyo tse di bothale, tse di gweithang mogopolo le go supa kgolo -E rulagantswe le go lomagana ka maemo a dinaledi go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	<b>22–24</b> -Tsi bogelo e e tlhamilweng ka matsetseleko -Dikakanyo tse di maleba tota gape di kgathisa le bosupi jwa kgolo -E rulagantswe bontle thata le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	<b>16–18</b> -Tsi bogelo e e itumedisang -Dikakanyo di lomagane mo go thaloganyegang e bile go kgotsofatsa -E rulagane le go lomagana mo go thaloganyegang go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	<b>10–12</b> -Tsi bogelo ya tomagano e e sa tlhomamang -Dikakanyo tse di sa thapang e bile di se na boithamedu -Bosupi jo bonnye jwa thulaganyo le tomagano	<b>4–6</b> -Tsi bogelo e e seng maleba go tlhelele -Dikakanyo tse di thakatlhakaneng le go tlhoka tsepamo -Di gasagane le go boelediwa -Ga e a rulagana e bile ga e a lomagana
	<b>25–27</b> -Tsi bogelo e e manontlhotho mme e tlhaela ditlhokego tse di tsibosang tsa tlhamo ya maemo a dinaledi -Dikakanyo tse di bothale e bile di supa kgolo -E rulagantswe ka matsetseleko le ka tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	<b>19–21</b> -Tsi bogelo e e tlhamilweng ka matsetseleko -Dikakanyo tse di maleba gape di kgathisa le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	<b>13–15</b> -Tsi bogelo e e itumedisang mme e latlhegelewa ke go thaloganyesega -Dikakanyo di lomagane le go kgotsofatsa -Maemo a a rileng a thulaganyo le tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	<b>7–9</b> -Bogolo jwa tsi bogelo ga bo maleba -Dikakanyo tse di sa lomaganeng e bile di thakatlhakane -Ga go na bosupi jwa thulaganyo le tomagano	<b>0–3</b> -Ga go na maiteko a go tsi bogela sethogo -Dikakanyo tse di seng maleba e bile di sa siama go tlhelele -Ipaakanyo e e sa tsepamang e bile e thakatlhakane
<b>30 MADUO</b>	<b>Maemo a a kwa tlase</b>	<b>Maemo a a kwa godimo</b>			



**ROBORIKI YA TLHATLHOBO TLHAMO YA PUOTLALELETSO YA NTLHA [50 MADUO] (continued)**

Dithoko	Phithhelelo ka dinaledi	Phithhelelo ka matsetseleko	Phithhelelo ka tekano	Phithhelelo e e tihaelang	Ga a fitlhelela
<b>PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/ RUNA</b> Segalo, reijisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba go maikaelelo/ ditlamorago le bokao Tlhopho ya mafoko Tiriso ya puo le melawana, tiriso ya matshwao a puiso, thutapuo le mopeleto	<b>14 – 15</b> -Segalo, reijisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao ka maemo a a kwa godimo -Puo e e thololo, e itumedisa ka maemo a a tihaolegileng -Segalo se se nang le maikaelelo a a tlotloheletsang -Ga go na diphoso tsa thutapuo le tsa mopeleto ka gotlhe -Puo e e manontlhotlo ya maemo a kwa godimo	<b>11 – 12</b> -Segalo, reijisetara, setaele le tlotlofoko di maleba thata le maikaelelo, baamogedi le bokao -Puo e e nonofile le tiriso ya segalo e maleba -Bogolo jwa yona ga bo na diphoso tsa thutapuo le mopeleto -Puo e e tihamilwe ka matsetseleko	<b>8 – 9</b> -Segalo, reijisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao -Tiriso e e maleba ya puo go tihagisa bokao -Segalo se maleba -Tiriso ya malepa a a tlotloheletsang ya go tihagisa diteng	<b>5 – 6</b> -Segalo, reijisetara, setaele le tlotlofoko ga di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao -Tiriso ya puo ke ya maemo a motheo thata -Segalo, tlohopho le tiriso ya mafoko e e seng maleba -Tlotlofoko e lekanyeditswe thata	<b>0 – 3</b> -Puo ga e tihaloganyesege -Segalo, reijisetara, setaele le tlotlofoko bomaleba jwa tsona bo kwa tlase le maikaelelo, baamogedi le bokao -Tlotlofoko e nnye thata mme e dira gore go nne thata go tihaloganya
<b>15 MADUO</b>	<b>13</b> -Puo e e matsetseleko ya tlotloheletso e e nonofileng mo segalong -Ga e na diphoso tsa thutapuo le tsa mopeleto ka gotlhe -E tihamilwe ka manontlhotlo	<b>10</b> -Puo e e ngokang e bile e nonofile ka kakaretso -Segalo se se siameng se nonofile -Diphoso tse di mmalwa tsa thutapuo le mopeleto -E tihamilwe bontle	<b>7</b> -Tiriso ya puo e e mo magareng, ka go thoka tsepamo -Segalo se siame ka kakaretso le tiriso e e lekanyeditsweng ya malepa a tlotloheletso	<b>4</b> -Tiriso e e bokoa ya puo -Metuta ya dipolelo e mennye kgotisa ga e teng gotlhelele -Tlotlofoko e e lekanyeditsweng tota	
<b>KAGEGO</b> Diponagalo tsa sethangwa Kago ya ditemana le go t'hangwa ga dipolelo	<b>5</b> -Kago e e manontlhotlo ya setlhogo -Dintlhana tse di tihaolegileng -Dipolelo, ditemana di bopilwe bontlentle	<b>4</b> -Kago e e latelanang ya dintlhana -Lomagane -Dipolelo, ditemana, di latelana, di a farologana	<b>3</b> -Kago ya dintlhana tse di maleba -Dipolelo, ditemana tse di bopilweng sentle -Tlhamo e sa ntse e na le tihaloganyo	<b>2</b> -Go na le dintlha dingwe tse di amogelesegang -Dipolelo le ditemana di fosagetse -Tlhamo e sa ntse e na le tihaloganyo	<b>0 – 1</b> -Dintlha tse di botlhokwa di a thaela -Dipolelo le ditemana di fosagetse -Tlhamo e thoka tihaloganyo
<b>5 MADUO</b> <b>SEELO SA MADUO</b> Kwalololo e ilelitswe	<b>43 – 50</b>	<b>33 – 40</b>	<b>23 – 30</b>	<b>13 – 20</b>	<b>0 – 10</b>



**ROBORIKI YA TLHATLHOBO YA SETLHANGWA SA TIRISANO SE SELEELE SA PUOTLALELETSO YA NTLHA [30 MADUO]**

Ditlhokego	Phithhelelo ka dinaledi	Phithhelelo ka matsetseleko	Phithhelelo ka tekano	Phithhelelo e e tihaelang	Ga a fitlhelela
<b>DITENG, THULAGANYO LE SEBOPEGO</b> Tsbogelo le dikakanyo Kokoanyo ya dikakanyo gore go rulaganngwe Maitlhom, baamogedi, diponagalo/melawana le tiriso <b>MADUO 18</b>	<b>15 – 18</b> -Tsbogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa se se lebeletsweng ka gale -Dikakanyo tse di bothale, tse di gamogileng -Kitso e e tseneletseng ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Kwalo e e tsepameng -Diteng le dikakanyo di lomagane -Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile dintlha tsoitlhe di tshegetsang -Sebopego se se maleba gape se nepagetse	<b>11 – 14</b> -Tsbogelo e ntle tota e e bontshang kitso e ntle ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -E tsepame – ga e a fapoga setlhogo -Diteng le dikakanyo di lomagane, dintlha tse di thaditsweng sentle gape di tshegetsang -Sebopego se se lomameng ka diphoso tse dinnye	<b>8 – 10</b> -Tsbogelo e e lekaneng e e bontshang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Ga e a tsepama ka goitlhe – go na le go eta e fapoga mo setlhogong -Diteng le dikakanyo di lomagane mo go utlwalang -Dintlha dingwe di tshegetsang setlhogo -Sebopego se se maleba ka kakaretso fela go na le go sa nepagale go go rileng	<b>5 – 7</b> -Tsbogelo e e kwa tlase e e supang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Go na le tsepamo e e rileng mme kwalo e fapogile setlhogo -Diteng le dikakanyo ga di lomagane ka gale. Ke dintlha tse di mmalwa tse di tshegetsang setlhogo -Tiriso e e phatlhaletseng ya melawana ya sebopego -Go tloisiwa matlho go go tseneletseng	<b>0 – 4</b> -Tsbogelo e senola go tlhoka kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Bokao jo bo kgoreletsegileng ka go fapoga setlhogo go go feteletseng -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo -Ke dintlha di le mmalwa fela tse di tshegetsang setlhogo -Ga go a dirisiwa melawana ya sebopego
<b>PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/RUNA</b> Segalo, rejisetara, setaele, maitlhom, baamogedi le tiriso Tiriso ya puo le melawana Tlhopho ya mafoko Matswao a puiso le mopeleto <b>MADUO 12</b>	<b>10 – 12</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di lomameng thatathata le maitlhom, baamogedi le tiriso -Thutapuo e nepagetse e bile e agegile sentle -E e se nang diphoso gotlhelele	<b>8 – 9</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di lomameng thata le maitlhom, baamogedi le tiriso -Thutapuo e nepagetse ka kakaretso e bile e agegile sentle -Tlotlofoko e e siameng tota -Bogolo ga go na diphoso	<b>6 – 7</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maitlhom, baamogedi le tiriso -Go diphoso dingwe tsa thutapuo -Tlotlofoko e e lekaneng -Diphoso ga di kgoreletse bokao	<b>4 – 5</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di fosagetse go le gomnye go maitlhom, baamogedi le tiriso -Thutapuo e e sa lomameng ka diphoso tse dintsi -Tlotlofoko e e lekanyeditsweng -Bokao bo kgoreletsegile	<b>0 – 3</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko ga di tsamaisane le maitlhom, baamogedi le tiriso -E phephetha ka diphoso gape e tlhakathakane -Tlotlofoko ga e maleba go maitlhom -Bokao bo kgoreletsegile tota
<b>SEELO SA MADUO</b>	<b>25 – 30</b>	<b>19 – 23</b>	<b>14 – 17</b>	<b>9 – 12</b>	<b>0 – 7</b>




**ROBORIKI YA TLHATLHOBO YA SETLHANGWA SA TIRISANO SE SEKHUTSHWANĒ SA PUOTLALELETSO YA NTLHA KAROLO YA C [20 MADUO]**

Dithoko	Phithhelelo ka dinaledi	Phithhelelo ka matsetseleko	Phithhelelo ka tekano	Phithhelelo e e tihaeang	Ga a fithhelela
<b>DITENG, THULAGANYO LE SEBOPEGO</b> Tsbogelo le dikakanyo Kokoanyo ya dikakanyo gore go rulagannngwe Maitlhom, baamogedi, diponagalo/melawana le tiriso	<b>10 – 12</b> -Tsbogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa se se lebeleletsweng ka gale -Dikakanyo tse di bothale, tse di gamogileng -Kitso e e tseneletseng ya diponagalo tsa mofuta wa sethangwa -Kwalo e e tsepameng -Diteng le dikakanyo di lomagane	<b>8 – 9</b> -Tsbogelo e ntle tota e e bontshang kitso e ntle ya diponagalo tsa mofuta wa sethangwa -E tsepame – ga e a fapoga sethogo -Diteng le dikakanyo di lomagane, dintlha tse di thadisitsweng sentle gape di tshhegetsatsa sethogo -Sebopego se se lolameng ka diphoso tse dinnye	<b>6 – 7</b> -Tsbogelo e e lekaneng e e bontshang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa sethangwa -Ga e a tsepama ka gothe – go na le go eta e fapoga mo sethogong -Diteng le dikakanyo di lomagane mo go utlwalang -Dintlha dingwe di tshhegetsatsa sethogo -Sebopego se se maleba ka kakaretso fela go na le go sa nepagale go go rileng	<b>4 – 5</b> -Tsbogelo e e kwa tlase e e supang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa sethangwa -Go na le tsepamo e e rileng mme kwalo e fapogile sethogo -Diteng le dikakanyo ga di lomagane ka gale. Ke dintlha tse di mmalwa tse di tshhegetsang sethogo -Tiriso e e phatlaletseng ya melawana ya sebopego -Go tloisiwa matlho go go tseneletseng	<b>0 – 3</b> -Tsbogelo e senola go tlhoka kitso ya diponagalo tsa mofuta wa sethangwa -Bokao jo bo kgoreletsegile ka go fapoga sethogo go go feteletseng -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo -Ke dintlha di le mmalwa fela tse di tshhegetsang sethogo -Ga go a dirisiwa melawana ya sebopego
<b>PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/ RUNA</b> Segalo, rejisetara, setaele, maitlhom, baamogedi le tiriso Tiriso ya puo le melawana Tlhopho ya mafoko Matshwao a puiso le mopeleto	<b>7 – 8</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba thatathata le maitlhom, baamogedi le tiriso -Thutapuo e nepagetse e bile e agegile sentle -E e se nang diphoso gothhelele	<b>5 – 6</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba thatata le maitlhom, baamogedi le tiriso -Thutapuo e nepagetse ka kakaretso e bile e agegile sentle -Tlotlofoko e e siameng tota -Bogolo ga go na diphoso	<b>4</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maitlhom, baamogedi le tiriso -Go diphoso dingwe tsa thutapuo -Tlotlofoko e lekaneng -Diphoso ga di kgoreletse bokao	<b>3</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di fosagetse go le gonnye go maitlhom, baamogedi le tiriso -Thutapuo e sa lolamang ka diphoso tse dintsi -Tlotlofoko e e lekanyeditsweng -Bokao bo kgoreletsegile	<b>0 – 2</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko ga di tsamaisane le maitlhom, baamogedi le tiriso -E phephetha ka diphoso gape e tlhakatlhakane -Tlotlofoko ga e maleba go maitlhom -Bokao bo kgoreletsegile tota
<b>MADUO 08</b>	<b>17 – 20</b>	<b>13 – 15</b>	<b>10 – 11</b>	<b>7 – 8</b>	<b>0 – 5</b>
<b>SEELO SA MADUO</b>					





**PUOTLALELETSO YA NTLHA PAMPIRI YA 3 – NGWANAITSEELE 2014****GO KWALA LE GO TLHAGISA****THANOLO YA DIPOTSO****KAROLO YA A: TLHAMO****MADUO: 50**

DINOMORO TSA DIPOTSO	DITLHOGO	MEFUTA YA DITLHAMO
1.1	Keteko ya metsotso e le masomeamaratarosupa (67 minutes) ya letsatsi la ga rre Nelson Mandela.	Kanelo
1.2	Nka kgona go fedisa botlhokotsebe mo dikolong.	Maitlomo
1.3	Tihago o botlhokwa, o tlhoka go tlhokomelwa.	Tihaloso/Kanelo
1.4	Ija! Thekenoloji ya tla ya fetola matshelo a rona.	E e sa tseyeng letlhakore
1.5	Madi/Tšhelete a na le maatla, a kgona go bula dikgoro tsotlhe. Dumalana kana o ganetsane le ntlha e.	Ngangisano
1.6	Tshekatsheko ya ditshwantsho.	Kanelo/Tihaloso/E e sa tseyeng letlhakore/Ngangisano/Maitlomo

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO: MADUO – 30**

DINOMORO TSA DIPOTSO	MOFUTA WA SETLHANGWA
2.1	Lekwalo la Semmuso (Formal Letter)
2.2	Pegelo e e tlhomameng (Formal Report)
2.3	Thadiso ya Buka (Book Review)
2.4	Potsotherisano (Interview)

**KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO: MADUO – 20**

DINOMORO TSA DIPOTSO	MOFUTA WA SETLHANGWA
3.1	Phousetara (Poster)
3.2	Bukatsatsi (Diary)
3.3	Dikaelo (Directions)

**PALOGOTLHE: 100**




**MEFUTA YA DITLHAMO****1.1 TLHAMO YA KANELO**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

<b>Setlhogo</b>	<b>Dintlha tse di solofetsweng</b>
Keteko ya metsotso e le masomeamaratarosupa (67 minutes) ya letsatsi la ga rre Nelson Mandela.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a supe letsatsi la matsalo.</li> <li>✓ A tthagise ditiragalo tsa metsotso e le somemarataro le bosupa.</li> <li>✓ A tthagise ditiragalokgolo tse rre Mandela a ka gopolwang ka tsona, boineelo jwa gagwe mo go direleng setšhaba jalojalo.</li> <li>✓ A ka tsenyeletsa thotloetso e botshelo jwa ga rre Mandela bo nnileng le yona mo bathong ba ba farologaneng/dinageng tse di farologaneng.</li> <li>✓ A ka re bolelela gore ena o le tsibogetse/ketekile jang.</li> </ul>

**Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya kanelo:**

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle.
- Tlhamo e, e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo go le gantsi e tthagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Go tshwanetswe go elwe tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a anela.






**1.2 TLHAMO YA MAITLHOMO**

Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tlhagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditiro kgotsa se a eletsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe, mme a kwale maitlhommo a gagwe.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Nka kgona go fedisa botlhokotsebe mo dikolong.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhagise gore o tla dira eng.</li> <li>✓ A bolele seabe se a ka nnang le sone mo barutwaneng.</li> <li>✓ A bolele seabe se a ka nnang le sona mo go fitlheleleng maikutlo a barutabana.</li> <li>✓ A tshitshinye mekgwa ya thotloetso e e ka dirisiwang go fitlhelela katlego, sekao, go dira ka natla, go nna pelotelele, go reetsa melao ya sekolo, jalojalo.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tihalose se botlhokotsebe e leng sona.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhagise dintlha tse di dirang gore barutwana ba iphitlhele ba dirile botlhokotsebe.</li> <li>✓ A tlhagise maitemogelo a gagwe ka botlhokotsebe.</li> <li>✓ A bontshe ka moo tharabololo ka kakaretso e ka fitlhelelwang ka teng.</li> </ul>

**Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya maitlhommo:**

- Tlhamo ya maitlhommo e tseye letlhakore.
- Maikutlo a tsaya karolo e e botlhokwa.
- Karolo e kgolo mo tlhamong ke go tthalosa. Ditlhaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tlhagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa a nako e e fetileng.
- Dikakanyo/Megopolo/Maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.





### 1.3 TLHAMO YA TLHALOSO

Mokwadi mo tthamong e, o tthalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tla itemogelang se se tthalosiwang jaaka go batlega.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Tlhago o botlhokwa, o tlhoka go tlhokomelwa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a re bolelele gore goreng tlhago e tshwanetse go somarelwa.</li> <li>✓ A neele dikao tsa dilo tse di akaretsang tlhago.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a bontshe botlhokwa jwa tlhago mo ikonoming.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a bontshe ditlamorago tsa go se somarele tlhago.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tthagise thuto e a ithutileng yona ka tshomarelo ya tlhago.</li> </ul>

#### Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya tthaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a senolang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimololeli.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

### 1.4 TLHAMO E E SA TSEYENG LETLHAKORE

Tlhamo ya mofuta o, e tthagisa dikakanyo kgotsa tshedimosetso ka tlhomamo. Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o tshwanetse go tthalosa dikakanyo kgotsa dintlha ka tatelano, matlhakore a lekalekane.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Ija! Thekenoloji ya tla ya fetola matshelo a rona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a tthagise dintlha tsa matlhakore oomabedi.</li> <li>✓ A tthagise dintlha tse di bontshang gore thekenoloji e fetotse matshelo jang.</li> <li>✓ A tthagise dintlha tse di bontshang botlhokwa jwa thekenoloji mo matshelong a rona.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa o tshwanetse go tthaloganya sentle se se solofelwang mo go ena e bile o tshwanetse go tthagisa matlhakore a mabedi a ngangisano ka kitso e e tletseng.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka tthagisa kakanyo ya gagwe kwa bofelong jwa tlhamo fa a konotela.</li> </ul>

#### Kaedi ya go tshwaya tlhamo e e sa tseyeng letlhakore:

- Setlhogo se tshwanetse go tthaloganngwa sentle.
- Go botlhokwa gore se motlhatlhojwa a se buang kgotsa a se tthagisang se tshagediwe ka dintlha.
- Motlhatlhojwa o tthalosa bokao jo bo sa tlwaelegang gore mmuisi a tthaloganye setlhogo le fa e le gore ga a na kitso e e tseneletseng.
- Dikakanyo di rulagane, di lolame mme di neye tthaloso go simolola ka tse di itsegeng go ya ka tse di sa itsegeng.
- Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.





**1.5 TLHAMO YA NGANGISANO**

Mo tlhamong e, motlhatlhojwa o tthagisa kakanyo, ntlhakemo mme a nganga ka maitlhommo a go dibela ntlhakemo ya gagwe. Kakanyo ya motlhatlhojwa e tshwanetse go totobala go simolola kwa ntlheng go fitlha kwa bofelong. Tlhamo e, e tshwanetse go tthagisa letlhakore le le lengwe mme motlhatlhojwa a leke go pateletsa mmuisi go leba ditiragalo ka leitlho la gagwe.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Madi/Tšhelete a na le maatla, a kgona go bula dikgoro tsothe. Dumalana kana o ganetsane le ntsha e.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a tthagise gore a o dumalana le setlhogo kgotsa nnyaya.</li> <li>✓ A tthagise dintlha tse di tlotlheleditseng ntlhakemo ya gagwe.</li> <li>✓ Ba ba dumelanang le setlhogo ba tthagise dintlha tse di ka bontshang botlhokwa jwa madi/tšhelete mo botshelong.</li> <li>✓ Ba ba ganetsanang le setlhogo ba neele dintlha tse di bontshang mathata a a ka tlišiwang ke madi/tšhelete.</li> </ul>

**Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya ngangisano:**

- Motlhatlhojwa a simolole ka go tthagisa ntlhakemo ya gagwe go bontsha boitshimolole.
- A neye mofuta ya dingangisano go tshegetsa ntlhakemo ya gagwe mme a tihalose se.
- Tlhamo e, e tthagise letlhakore le le lengwe mme dikakanyo di tthagisiwe ka kgatelelo e kgolo, go dirisiwe mofuta e e farologaneng ya didiriswa tsa puo le dithekeniki tsa tirisopuo.
- Puo e dirisiwe ka maikutlo mme motlhatlhojwa a se ka a tlhoka maitseo.
- Bokhutlo bo tshwanetse go tthagisa kakanyo e e tlhomameng, e e tihaloganyegang mme e pateletse mmuisi go dumalana le se se tthagisitsweng. Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

1.6-1.8 Tlhamo ya kanelo/maitlhommo/e e sa tseyeng letlhakore/tlhaloso/ ngangisano





**DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO****2.1 LEKWALO LA SEMMUSO (FORMAL LETTER)**

Lekwalo la semmuso le kwalwa ke mongwe a kwalela moemedi wa setheo. Ga go na matsogo le fa lo ka tswa lo itsane ka mokgwa mongwe. Puo e e dirisiwang ke e e tlhomameng e bile e tota kang e e umakilweng mo potsong kwa ntle ga go dikadika.

Lekwalo la semmuso (Formal Letter)	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa o kwala lekwalo la ditebogo mme o le lebisa go ba Lefapha la <i>Human Settlement</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhagise boleng le mathata a ntlo e ba neng ba nna mo go yona.</li> <li>✓ A tlhagise maikutlo a gagwe ka tokafalo ya botshelo jwa kwa ga gaabo ka ntlha ya go bo ba agetswe ntlo ya mofuta oo.</li> <li>✓ A tlhagise se se mo itumedisitseng thata, se se dirileng gore a kwale tebogo e, ke gore, a kwale tebogo ka botlalo.</li> </ul>

**Kaedi ya go tshwaya: Lekwalo la semmuso (Formal Letter)**


- Kagego ya lekwalo e nne maleba, sekao, diaterese tse pedi, setlhogo, ditemana, jalojalo.
- Morago ga aterese ya bobedi, motlhatlhojwa a kwale fela – Rra/Mma mme a kwale setlhogo.
- Setlhogo: Motlhatlhojwa a kwale setlhogo ka ditlhakagolo.
- Diteng: Di nne dikhutshwane e bile di tote ntlha, fela go dirisiwe dipolelo tse di tletseng e seng ka mokgwa wa thelekeramo.
- Motlhatlhojwa a dirise mafoko a a latelang: (ke a leboga le ka boikobo).
- Motlhatlhojwa a kwale MOSAENO KGOTSA SEFANE LE DITLHAKAINA kwa tlase fela.

DEPARTMENT OF BASIC  
EDUCATION



## 2.2 PEGELO YA TSHEDIMOSETSO (INFORMATION REPORT)

Pegelo ke tshaloso e e rulagantsweng ya ditiragalo, maitemogelo le diphithhelelo ka mokwadi.

Pegelo ya tshedimose tso (Information Report)	Dintlha tse di solofetsweng
<p>Motlhatlhojwa o kwala pegelo ya tshedimose tso ka disenyi tse di tseneng mo ntlong ya kwa ga gaabo.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a tshalose maikaelelo a pegelo.</li> <li>✓ A kwale ditiragalo ka botlalo le ka tatelano.</li> <li>✓ A tshalose ditshenyegelo tse di diragetseng.</li> <li>✓ A se akaretse ditiragalo tse di seng maleba.</li> <li>✓ A tthagise setlhogo, mmele, bokhutlo, dikatlenegiso, metswedi le dimamettlelelo.</li> <li>✓ A dirise rejisetara le mokgwa wa puo o o repileng.</li> </ul>

### Kaedi ya go tshwaya: Pegelo ya tshedimose tso (Information Report)

- Motlhatlhojwa a tshalose letlha le nako ya tiragalo.
- A tshalose disenyi ka botlalo, sekao, tshobotsi, moaparo, jalojalo.
- A tshalose mokgwa o o dirisitsweng go thuba. A tshalose se se utswitsweng mo ntlong.

## 2.3 THADISO YA BUKA (BOOK REVIEW)

Thadiso ya buka ke botlhami jo mothadisi a neelanang ka se buka e neng e bua ka sona ka boripana. O tshwanetse go sobokanya, go sekaseka le go tsibogela setlhangwa sa tiragatso (buka) ka tsela e e maleba.

Thadiso ya Buka (Book Review)	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa o re thadisetsa ka buka e a e buisitseng.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a neele setlhogo sa buka.</li> <li>✓ A neele maina a badiragatsi.</li> <li>✓ A neele mokwadi wa buka eo.</li> <li>✓ A supe modiragatsi mogolo wa buka.</li> <li>✓ A re neele diteng ka tatelano.</li> <li>✓ Bokhutlo e nne jo bo kgodisang mme bo tthagise le molaetsa.</li> </ul>

### Kaedi ya go tshwaya: Thadiso ya Buka (Book Review)

- Motlhatlhojwa a kwale ka paka e e maleba.
- A dirise tlotlofoko e e senolang maikutlo a gagwe sentle, ke gore, a buka e ne e itumedisa.
- Motlhatlhojwa a kwale setlhogo sa buka.
- A neelane ka katlholo ya gagwe ka ga buka eo.
- Mo go kgonagalang teng a neelane ka lemorago la mokwadi wa buka.



**2.4 POTSOTHERISANO (INTERVIEW)**

Potsotherisano ke tiragatso e mo go yona mongwe a tsibogelang dipotso tse di gwetlhang kitso le maitemogelo.

<b>Potsotherisano (Interview)</b>	<b>Dintlha tse di solofetsweng</b>
O morutwana yo o falotseng ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga ka dinaledi. Kwala potsotherisano e o neng o e tsenetse le ba lokwalodikgang lwa Lobone.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a tthagise dintlha tse di maleba le potsotherisano e, jaaka, gore di tshwaretswe kae, leng, jalojalo.</li> <li>✓ A tthagise maitlhommo a gagwe ka potsotherisano e.</li> <li>✓ A tthagise lebaka le le mo tlotlheleditseng potsotherisano e.</li> <li>✓ A supe bokgoni jwa gagwe jwa go botsa le go araba dipotso.</li> </ul>

**Kaedi ya go tshwaya: Potsotherisano (Interview)**

- Dipotso le dikarabo tsa potsotherisano di nne maleba.
- Motlhatlhojwa a farologanye magareng ga Setswana se se kwalwang le se se buiwang.
- Motlhatlhojwa a tote dintlha tse di ka rutang le go rotloetsa.
- A rulaganye le go golaganya dipotso tsa gagwe sentle.
- A supe gore batho ba babedi ba a tthaeletsana – yo o botsang le yo o arabang.

DEPARTMENT OF BASIC  
EDUCATION





**DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO****3.1 PHOusetARA (POSTER)**

Ke mokgwa o motlhatlhojwa a ka o dirisang go phasalatsa tiragalo nngwe gore babuisi ba tle ba tsiboge ka tshwanelo.

<b>Phousetara (Poster)</b>	<b>Dintlha tse di solofetsweng</b>
Motlhatlhojwa o thala phousetara go ngoka barutwana go tla moletlong wa taelano ya bona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a kwale leina la sekolo sa bona.</li> <li>✓ A tlhalose gore moletlo o ya go ketekelwa kwa kae, nako le lefelo.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhagise madi a sepalangwa, dijo le dinotsididi.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a kwale diopedi tse di tla tsayang karolo ka letsatsi leo.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a se lebale dinomoro tsa mogala le leina la morulaganyi.</li> </ul>

**Kaedi ya go tshwaya: Phousetara (Poster)**

- E ngoke kgatlhego ya mmuisi.
- E boloke kgatlhego ya mmuisi.
- E dire gore mmuisi a ikwadisetse go tsenela moletlo oo.
- Sebopego le fonto.
- Maitlhommo
- Nonofa ya tlhopho ya mmala kgotsa go tlhokagala ga mmala.
- Puo e e susumetsang.
- Motlhatlhojwa a bontshe nako le lefelo le moletlo o yang go tshwarelwa gona, dinomoro tsa mogala tsa morulaganyi wa moletlo.
- Motlhatlhojwa a tlhagise tlhotlha e mongwe le mongwe a solofetsweng go e duela.

DEPARTMENT OF BASIC  
EDUCATION



**3.2 BUKATSATSI (DIARY)**

Bukatsatsi ke buka e go kwadiwang ditiragalo tsa letsatsi le letsatsi.

<b>Bukatsatsi (Diary)</b>	<b>Dintlha tse di solofetsweng</b>
Motlhatlhojwa o kwala bukatsatsi ka ditiragalo tsa kwa kampeng ya dithuto tsa tlaleletso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a kwale se se diragetseng fa ba ne ba le kwa kampeng.</li> <li>✓ A tlhagise nako le lefelo.</li> <li>✓ A tlhagise se a se ungwileng kwa teng.</li> <li>✓ A kwale ka se se mo itumedisitseng/se se sa mo itumedisang.</li> </ul>

**Kaedi ya go tshwaya: Bukatsatsi (Diary)**

- Dikgang e nne tsa ditiragalo tsa kwa kampeng e bile di nne dikhutshwane.
- Nako le lefelo di tlhagisiwe.
- Puo e e dirisiwang e ikaege ka ditiragalo tsa kwa kampeng e bile a ikwalele.

**3.3 DIKAELO (DIRECTIONS)**

Dikaelo ke tshedimosetso ya botlhokwa e e tlhagisiwang pele mongwe a tsaya loeto go nolofatsa tsela ya kwa a yang ntle le ketsaetsego. Dikaelo di tlhagisa tshedimosetso mabapi le matshwao a tsela, maina a mebila, meago le dinomoro tsa meago.

<b>Dikaelo (Directions)</b>	<b>Dintlha tse di solofetsweng</b>
Motlhatlhojwa o kwala dikaelo tse di sedimosang go fitlha kwa lefelong le a le kaetsweng.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa o neela dintlha tsa tshedimosetso tse di tlhokegang ka botlalo.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a se tsose ketsaetsego ka kaelo e a neelanang ka yona.</li> <li>✓ A tlhagise maina a mebila, matshwao a tsela le meago e e tlhagelelang, jalojalo.</li> </ul>

**Kaedi ya go tshwaya: Dikaelo (Directions)**

- Motlhatlhojwa a neele dintlha tsa tshedimosetso tse di tlhokegang.
- A tlhagise ka botlalo se se tshwanetseng go dirwa.
- Motlhatlhojwa a bontshe bokgoni jwa go kaela tsela a tlhagisa ditshupo tsothe tse di tlhokegang.
- Dipolelo tsa motlhatlhojwa e nne tse dikhutshwane e bile di le bonolo.
- Dikaelo di tlhagisiwe ka dintlha e seng temana.
- Dikaelo di se ke tsa nna dintsi thata tsa tloga tsa feta le tiro e e diriwang.

